

|            |            |        |            |
|------------|------------|--------|------------|
| Primljeno: | 06.06.2024 |        |            |
| Org. jed.  | Broj       | Prilog | Vrijednost |
| med        | 17715      |        |            |

Mediinski fakultet, UCG

N/R Prof dr Elviru Zvrku,

Rukovodiocu za specijalizacije Medicinskog fakulteta, UCG

PREDMET: Inicijativa za uvođenje nove specijalizacije za doktore stomatologije

**- ORTOPEDIJA VILICA (ORTODONCIJA)**

Poštovani Profesore,

Nakon održanog sastanka nastavnika na katedrama Ortopedije vilica i Preventivne i Dječje stomatologije, podnosimo inicijativu za uvođenje specijalizacije za doktore stomatologije **ORTOPEDIJA VILICA (ORTODONCIJA)**.

Napominjemo, da je velika zainteresovanost mladih doktora stomatologije za usavršavanjem iz ove specijalističke grane i da broj ortodontskih anomalija raste, a time i potreba za novim kadrom.

Podnositelj inicijative:

Doc dr Jasmina Andelić

Spec. Ortopedije vilica

Podgorica, 6.06.2024.

| Inicijativa za pokretanje specijalizacije                       |  |
|---|--|
| Specijalizacija   | ORTOPEDIJA VILICA<br>(ORTODONCIJA)   |
| Predložena dužina trajanja specijalizacije                      | 3 godine (36 meseči)   |
| Potencijalni partneri - ustanove iz inostranstva                | STOMATOLOŠKI FAKULTET<br>IZ REGIONA  |
| Da li je ostvaren kontakt sa potencijalnim partnerima? (DA/ NE) | —  |
| Broj nastavnika na katedri                                      | 1  |
| Predlog za članove radne grupe                                  | DOC dr. YASMINKA ANDELIC,<br>DOC. ov SNEŽANA MATIJEVIC,<br>DOC. ov MIRJANA ĐURČKOVIĆ,<br>PROF dr ELVIR ZVRKO |
| Komentar – dodatne informacije                                  |  |

  
 Jasminka Andelic  
 Prezime, ime, potpis

Podgorica, 6.06.2024.

UNIVERZITET CRNE GORE  
MEDICINSKI FAKULTET PODGORICA

| Primjena  | 16.12.2024 |        |            |
|-----------|------------|--------|------------|
| Org. jed. | Broj       | Prilog | Vrijednost |
| med       | 177/7-2    |        |            |

UNIVERZITET CRNE GORE

MEDICINSKI FAKULTET PODGORICA

N/r Dekanu Prof. dr Miodragu Radunoviću

Predmet: Plan i Program specijalizacije iz Ortopedije vilica

Uvaženi,

U ime radne grupe koju je Odlukom formirao Dekan Medicinskog fakulteta (broj 177/7 od 13.09.2024.) dostavljam Plan i Program specijalizacije iz oblasti Ortopedija vilica na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore na dalju proceduru.

S poštovanjem,

Doc dr Jasmina Andelić  
*Jasmina Andelić*

## **Ortopedija vilica**

**tri godine  
(36 mjeseci)**

### **Trajanje specijalizacije:**

- 1. ORTOPEDIJA VILICA-28 mjeseci**
- 2. PREVENTIVNA I DJEČJA STOMATOLOGIJA -1 mjesec**
- 3. MAKSILOFACIJALNA HIRURGIJA-1 mesec**
- 4. ORALNA HIRURGIJA -1 mesec**
- 5. STOMATOLOŠKA PROTETIKA- 1 mesec**
- 6. PARODONTOLOGIJA I ORALNA MEDICINA -1 mesec**
- 8.GODIŠNJI ODMOR-3 mjeseca**

**UKUPNO: 36 mjeseci**

Cilj specijalizacije je edukacija doktora stomatologije za rad u svojstvu specijaliste ortopedije vilica (ortodonta).

Specijalista ortodoncije treba biti obučen za sledeće zadatke:

- postavljanje dijagnoze dentalnih, facijalnih i funkcionalnih anomalija;
- identifikaciju poremećaja razvoja zuba, facijalnog rasta i s tim povezanih funkcionalnih problema;
- planiranje i predviđanje toka terapije;
- psihološku procjenu pacijenta u kontekstu ortodontske terapije;
- sprovodenje preventivnih i interceptivnih mjera u ortodonciji;
- izvođenje jednostavnih i složenih terapijskih postupaka;
- stručno djelovanje u oblasti ortodoncije;
- saradnju sa drugim specijalistima u terapiji složenih slučajeva, poput ortodontsko-hirurških pacijenata i pacijenata sa rascjepima;
- procjenu potrebe za ortodontskom terapijom;
- primjenu ortodoncije prema visokim profesionalnim i etičkim standardima;
- kontinuirano usavršavanje profesionalnih vještina.

Program specijalizacije iz ortopedije vilica obuhvata teorijsku nastavu i praktičan rad, zasnovan na naučno potvrđenim principima i kliničkom iskustvu. Cjelokupni proces, uključujući teorijski, pretklinički i klinički dio, odvija se pod nadzorom mentora. Teorijska nastava (dvosemestralna nastava) obavlja se na Medicinskom fakultetu. Praktični dio nastave obavlja se na Medicinskom fakultetu, KCCG i u zdravstvenoj ustanovi na primarnom ili sekundarnom nivou koja ima mentora iz oblasti ortopedije vilica u punom radnom odnosu i u kojoj se sprovodi terapija pokretnim i fiksnim ortodontskim aparatima.

U toku 28 mjeseci specijalističkog staža iz ortopedije vilica predviđeno je obavljanje sledećih aktivnosti:

Klinički (i predklinički) praktični rad

Analize studijskih modela i rendgenskih filmova

Seminari o procjeni liječenja

Predavanja, seminari i kursevi

Individualne konsultacije,

Analiza ortodontske literature

Učestvovanje u istraživačkim aktivnostima

## **ORTOPEDIJA VILICA-28 mjeseci**

Teorijsku i praktičnu nastavu obuhvataju:

### **I. Opšti biološki i medicinski predmeti:**

- **Rast i razvoj ljudskog tijela**
  - Somatski rast i njegove varijacije, adolescentski skok rasta i povezanost sa razvojem kraniofacijalnog kompleksa.
  - Upoznavanje sa genetskim faktorima i faktorima okoline koji utiču na somatski rast.
  - Koncepti biološke starosti, određivanje skeletne starosti, dentalne starosti i stadijuma seksualnog razvoja.
- **Anatomija glave**

- Poznavanje anatomskih karakteristika tkivnih sistema i funkcionalne anatomije, neophodnih za razumijevanje:
  - Rasta kraniofacijalnog sistema.
  - Razvoja skeletnih deformiteta.
  - Dentofacijalne ortopedije.
  - Ortognato-hirurške korekcije facijalnih deformiteta.
- **Genetika**
  - Upoznavanje sa genetskim principima bitnim za razumijevanje razvoja glave i kraniofacijalnih anomalija.
- **Embriologija glave**
  - Poznavanje embriologije kraniofacijalnih struktura, radi razumijevanja normalnog rasta i razvoja lica, vilica i zuba, te nastanka rascepa usne i nepca i drugih kongenitalnih anomalija.
- **Histologija**
  - Poznavanje histologije i histohemije za razumijevanje:
    - Metabolizma ćelija u normalnim i abnormalnim uslovima.
    - Formiranja tkiva.
    - Razvoja kostiju, hrskavice, zuba i mišića.
    - Facijalnog rasta, temporomandibularnog zgloba, pomjeranja zuba i reakcije potpornih tkiva.
    - Dentofacijalne ortopedije i promjena mekih tkiva povezanih s ortopedijom vilica.
    - Mechanizma resorpcije zuba.
- **Fiziologija disanja, govora, gutanja i žvakanja**
  - Poznavanje različitih tipova disanja, normalnog i nepravilnog govora, različitih tipova gutanja i procesa žvakanja.
- **Sindromi koji zahvataju regiju glave**
  - Upoznavanje s principima klasifikacije sindroma prema etiologiji, prognozi i reakciji na ortodontsko i ortodontsko-hirurško liječenje.
- **Fiziologija djeteta, adolescenta i odrasle osobe**
  - Usvajanje koncepta razvoja, potencijala i ograničenja u modifikaciji navika, motivaciji pacijenta i procjeni saradnje.
  - Razumijevanje fizioloških aspekata puberteta, adolescencije i ortognate hirurgije.

## II. Metodološki predmeti:

- **Biostatistika**
  - Upoznavanje sa statističkim metodama za prikazivanje naučnih rezultata u ortodonciji.
  - Analiza podataka i interpretacija nalaza iz naučnih radova.
- **Epidemiologija**
  - Razumijevanje principa epidemioloških istraživanja, formiranja uzoraka i kontrolnih grupa, te analize i interpretacije podataka.
- **Metodologija istraživanja**
  - Sticanje stručnosti u:
    - Analizi biomedicinskih istraživanja.

- Pisanje protokola za istraživačke projekte.
- Interpretaciji nalaza i provjeri validnosti zaključaka.
- Prezentovanju rezultata istraživanja usmeno i pismeno.

### **III Osnovni ortodontski predmeti**

#### **Razvoj denticije**

Znanje o:

- razvoju normalne okluzije od rođenja do odraslog doba,
- varijacijama u razvoju okluzije,
- nepravilnostima u broju, veličini, obliku i položaju zuba,
- genetskim i spoljašnjim faktorima značajnim za razvoj denticije,
- razvoju različitih malokluzija,
- posljedicama anodoncije, prekobrojnih zuba, prevremenog gubitka ili ekstrakcije mlječnih i stalnih molara na razvoj denticije.

Stručnost u prepoznavanju i analizi:

- pravilnog i nepravilnog razvoja,
- postignutog stadijuma razvoja,
- budućeg razvoja,
- mogućnosti za primjenu interceptivnih mjera.

#### **Facijalni rast (normalan i nenormalan)**

Znanje o:

- razvoju hrskavica, kostiju i mišića,
- zonama rasta kraniofacijalnog skeleta,
- postnatalnim promjenama rasta u kraniofacijalnom regionu, uključujući i meka tkiva,
- varijacijama u funkciji komponenti kraniofacijalnog regiona značajnih za facijalni rast,
- individualnim razlikama u facijalnoj konfiguraciji,
- uticaju spoljašnjih faktora na facijalni rast.

#### **Fiziologija i patofiziologija somatskog sistema**

Znanje o:

- normalnim i nenormalnim funkcijama okluzije i denticije,
- normalnom i nenormalnom ponašanju mekih tkiva,
- normalnoj i nenormalnoj funkciji temporomandibularnog zglobova,
- dijagnostičkim postupcima za probleme temporomandibularnog zglobova,
- metodama liječenja temporomandibularnog zglobova.

#### **Pomjeranje zuba i dentofacijalna ortopedija**

Razumijevanje:

- procesa nicanja i spontanog pomjeranja zuba,
- efekata različitih vrsta sile na tkiva,
- uticaja intenziteta i sistema sile,
- promjena u kraniofacijalnim strukturama nakon terapije,
- enhondralnog rasta nazalnog septuma, kondila i epifiza, te rasta kostiju na suturama i površinama,
- efekata dentofacialne ortopedije na tkivne sisteme,
- odnosa adaptibilnosti tkiva i rezultata ortopedskih mjera.

### **Radiologija i druge tehnike snimanja**

- Prepoznavanje patoloških stanja na rendgenskim snimcima.
- Usvajanje metoda i razumijevanje rizika rendgenskog snimanja u ortodonciji.
- Upoznavanje s digitalnom radiografijom i drugim tehnikama snimanja.

### **Kefalometrija**

Stručnost u:

- identifikaciji anatomske strukture na kefalogramima,
- opisu morfologije glave na osnovu kefalograma,
- pravljenju crteža na kefalogramima (lateralno i frontalno),
- sprovodenju kefalometrijskih analiza,
- razumijevanju ograničenja ovih analiza.

### **Ortodontski materijali**

Savladavanje svojstava i sastava ortodontskih materijala.

Znanje o:

- kriterijumima za odabir odgovarajućih materijala za različite ortodontske postupke,
- pravilnoj primjeni i rukovanju ortodontskim materijalima.

### **Ortodotska biomehanika**

Poznavanje i razumijevanje:

- osnovnih principa statike i mehanike,
- odnosa između mehaničkih principa i kliničkih problema,
- rješavanja problema vezanih za sile i ekvivalentne sile,
- procjene sile proizvedene ortodontskim aparatima,
- procjene sile proizvedene dentofacialnim ortopedskim napravama.

## **IV Opšti ortodontski predmeti**

### **Etiologija**

Usvajanje znanja o:

- genetskim faktorima i faktorima okoline koji utiču na postnatalni razvoj denticije i rast,
- nepovoljnim uticajima spoljašnjih faktora na rast.

### Dijagnostički postupci

Stručnost u:

- prikupljanju relevantnih anamnestičkih podataka,
- sprovođenju kliničkih ispitivanja,
- određivanju habitualne okluzije i ispitivanju funkcionalne okluzije,
- procjeni uticaja funkcionalnih komponenti mekih tkiva na dentofacialnu morfologiju,
- uzimanju kvalitetnih otisaka zuba sa preciznom reprodukcijom alveolarnih nastavaka,
- postavljanju studijskih modela u artikulator,
- snimanju ekstraoralnih i intraoralnih fotografija,
- izvođenju rendgenskih snimaka potrebnih za ortodontsku dijagnozu.

### Postavljanje ortodontske dijagnoze, ciljeva terapije i planiranje tretmana

Stručnost u:

- postavljanju preliminarnih dijagnoza i klasifikacija na osnovu brzog pregleda pacijenta,
- procjeni potrebnih dodatnih analiza ili konsultacija sa stručnjacima iz drugih oblasti,
- postavljanju konačne dijagnoze na osnovu anamneze, kliničkog pregleda, analize studijskih modela, fotografija, rendgenskih snimaka, kefalometrijskih analiza i drugih podataka,
- predviđanju efekata rasta i razvoja ukoliko se ne sproveđe terapija,
- definisanju ciljeva liječenja i razmatranju mogućih alternativa,
- izradi plana liječenja za različite ortodontske i dentofacialne anomalije, uključujući strategiju terapije i retencije,
- određivanju terapijskih mjera, vremena i sekvenci primjene, prognoze i očekivanog trajanja terapije i retencije.

### Procjena rasta i analiza rezultata terapije

Znanje o:

- mogućnostima i ograničenjima metoda longitudinalne kefalometrijske analize,
- ograničenjima procjene rasta i promjena izazvanih terapijom,
- ograničenjima predviđanja rasta, uključujući kompjuterska predviđanja.

Stručnost u:

- sprovođenju analiza rasta na osnovu serija kefalograma,
- detektovanju promjena izazvanih terapijom kroz snimke napravljene u ključnim fazama liječenja.

### Dugotrajni efekti ortodontskog liječenja

Znanje o:

- recidivima povezanim sa različitim anomalijama i terapijskim postupcima,
- promjenama tokom perioda retencije,

- promjenama nakon završetka retencionog perioda.

### **Jatrogeni efekti ortodontskog liječenja**

Razumijevanje:

- rizika koji se javljaju u različitim terapijskim postupcima i retenciji,
- uticaja starosne dobi i stanja pacijenta na jatrogeni efekat,
- mogućeg uticaja terapije na temporomandibularni zglob,
- efekata različitih tretmana na periodontalna tkiva,
- faktora povezanih sa resorpcijom korijena,
- mogućih uticaja terapije na izgled lica,
- efekata liječenja na dentofacijalnu estetiku i izgled.

### **Epidemiologija u ortodontskim istraživanjima**

Poznavanje osnovnih principa epidemiologije, uključujući:

- prevalencu i incidencu ortodontskih anomalija,
- značaj parametara za procjenu potrebe za ortodontskim liječenjem,
- određivanje potrebe za terapijom,
- aspekte koji proizilaze iz subjektivnog osjećaja potrebe za liječenjem,
- ulogu ortodonta u ispunjavanju zahtjeva za terapijom.

## **V Ortodontske tehnike**

### **Pokretni aparati**

Znanje o:

- indikacijama, konstrukciji i upotrebi pokretnih aparata,
- mogućnostima i ograničenjima tih aparata.

### **Funkcionalni aparati**

Znanje o:

- indikacijama, konstrukciji i upotrebi funkcionalnih aparata,
- mogućnostima i ograničenjima funkcionalnih aparata,
- upoznavanju sa različitim vrstama i konstrukcijama funkcionalnih aparata,
- stručnosti u konstrukciji i reparaturama funkcionalnih aparata.

### **Ekstraoralni aparati**

Znanje o:

- indikacijama, dizajnu i upotrebi različitih tipova aparata poput hedžira, facijalnih maski, podbradnih kapa i kombinacija ekstraoralnih i funkcionalnih aparata,
- mogućnostima i ograničenjima ovih aparata.

## **Delimično fiksni aparati**

Znanje o:

- indikacijama za primjenu delimičnih fiksnih aparata (lingvalni, palatinalni i vestibularni lukovi, aparati za cepanje nepca),
- mogućnostima i ograničenjima ovih aparata.

## **Fiksni aparati**

Znanje o:

- indikacijama za primjenu fiksnih aparata,
- različitim konceptima i principima liječenja,
- mogućnostima i ograničenjima različitih tipova fiksnih aparata,
- poznavanju barem jednog tipa fiksног aparata.

## **Postupci multidisciplinarnog liječenja**

### **Liječenje urođenih rascjepa**

- Multidisciplinarni pristup u liječenju pacijenata sa rascjepima,
- Indikacije, vrijeme liječenja i primjena multidisciplinarnog liječenja pacijenata sa rascjepima,
- Specifični aspekti ortodontskog liječenja pacijenata sa rascjepima.

### **Ortodontsko-hirurško liječenje**

- Indikacije i primjene kombinovanog ortodontskog i hirurškog liječenja,
- Specifični aspekti ortodontskog liječenja kod pacijenata kojima je potrebna ortognatska hirurgija.

### **Ortodontsko-periodontalno liječenje**

### **Ortodontsko-protetsko liječenje.**

### **Specifični postupci liječenja**

#### **Vodenje razvoja okluzije**

#### **Ortodoncija kod odraslih pacijenata**

#### **Kraniomandibularne disfunkcije**

#### **Postupci za očuvanje oralnog zdravlja**

#### **Higijenski i sigurnosni postupci u ortodontskoj ordinaciji**

## **VI Rukovođenje ortodontskom ordinacijom**

### **Upotreba kompjutera**

### **Profesionalna etika**

### **2. Preventivna i dječja stomatologija (1 mjesec)**

Upoznavanje i sprovodenje postupaka za otkrivanje rizika za pojavu karijesa I oboljenja parodoncijuma kod pacijenata koji nose ortodontske aparate. Sprovodenje preventivnih I profilaktičkih postupaka.

### **3. Maksilofacialna hirurgija (1 mjesec)**

Upoznavanje sa hirurškim lečenjem teških de formacija vilica i lica (skeletne II i III klase, skeletnog otvorenog i dubokog zagrižaja, asimetrije lica, urođenih rascepa lica, usana i nepca, hirurškim zahvatima kod raznih sindroma vezanih za orofacialni sistem i dr.

### **4. Oralna hirurgija (1 mjesec)**

Upoznavanje sa hirurškim lečenjem prekobrojnih zuba, germektomijom, otkrivanjem i hirurškim otklanjanjem retiniranih zuba, autotransplantacijom zuba, frenektomijom i drugim intervencijama u okviru ortodontskohirurškog lečenja

### **5. Stomatološka protetika (1 mjesec)**

Upoznavanje sa iznalaženjem i registrovanjem centralnog položaja donje vilice, rad sa obraznim lukom, rad sa polupodesivim artikulatorom, analiza postojeće okluzije na modelima u artikulatoru

### **6. Parodontologija i oralna medicina (1 mjesec)**

Upoznavanja sa: poremećajima okluzije i artikulacije zuba i njihovim posledicama na parodoncijum, okluzalnim uravnoteženjem, gingivektomijom i gingivoplastikom, i mogućnostima ortodontskog pomeranja zuba i regenerativne terapije

### **Način provjere znanja:**

Kolokvijum iz sledećih oblasti: rast i razvoj kraniofacijalnog kompleksa, etiologija ortodontskih anomalija, dijagnostika dentofacialnih anomalija, terapija dentofacialnih anomalija

**Specijalistički ispit.** Nakon završetka teorijskog i praktičnog staža, kao i položenih kolokvijuma, specijalizant pristupa polaganju završnog specijalističkog ispita.

Dio završnog ispita je i prezentacija dokumentovanih rezultata do 20 završenih slučajeva, pacijenata koji predstavljaju različite anomalije i terapijske postupke, koje je započeo i završio specijalizant (pacijenti još mogu biti u fazi retencije). Specijalizant mora biti sposoban

odgovarati na pitanja iz bilo kojeg segmenta ortodoncije.

Specijalizant mora prezentovati svoj istraživački rad ispitnoj komisiji (pregled literature i izvještaj o istraživanju koji je kandidat sproveo.

Mediinski fakultet, UCG

N/R Prof dr Elviru Zvrku,

Rukovodiocu za specijalizacije Medicinskog fakulteta, UCG

|  |           |            |        |
|--|-----------|------------|--------|
| UNIVERSITETSKI KLINICI<br>MEDICINSKOG FAKULTETA, UCG |           | 06.06.2024 |        |
| Primjeri:  | Org. jed. | Broj:      | Datum: |
|  | med       | 17715      |        |

PREDMET: Inicijativa za uvođenje nove specijalizacije za doktore stomatologije

**- ORTOPEDIJA VILICA (ORTODONCIJA)**

Poštovani Profesore,

Nakon održanog sastanka nastavnika na katedrama Ortopedije vilica i Preventivne i Dječje stomatologije, podnosimo inicijativu za uvođenje specijalizacije za doktore stomatologije **ORTOPEDIJA VILICA (ORTODONCIJA)**.

Napominjemo, da je velika zainteresovanost mladih doktora stomatologije za usavršavanjem iz ove specijalističke grane i da broj ortodontskih anomalija raste, a time i potreba za novim kadrom.


Podnositelj inicijative:

Doc dr Jasmina Andelic,  
*Jasmina Andelic*

Spec. Ortopedije vilica

Podgorica, 6.06.2024.

| Inicijativa za pokretanje specijalizacije                       |  |
|---|--|
| Specijalizacija   | ORTOPEDIJA VILICA<br>(ORTODONCIJA)   |
| Predložena dužina trajanja specijalizacije                      | 3 godine (36 meseči)   |
| Potencijalni partneri - ustanove iz inostranstva                | STOMATOLOŠKI FAKULTET<br>IZ REGIONA  |
| Da li je ostvaren kontakt sa potencijalnim partnerima? (DA/ NE) | ✓  |
| Broj nastavnika na katedri                                      | 1  |
| Predlog za članove radne grupe                                  | DOC. dr. JASMINKA ANDELIĆ<br>DOC. dr. SNEŽANA NATIČEVIĆ,<br>DOC. dr. MIRJANA ĐURICKOVIĆ<br>PROF. dr. ELVIR ZVRKO |
| Komentar – dodatne informacije                                  |  |

  
 Jasminka Andelic'  
 Prezime, ime, potpis

Podgorica, 6.06.2024.